	kilo	hecto	déca	unité	déci	centi	milli
Symbole	**k**	**h**	**da**	**?**	**d**	**c**	**m**
×Multiple & /Sous multiple	**1**×1 000	**1**×100	**1**×10	**1**	**1**/10=0,1	**1**/100=0,01	**1**/1 000=0,001
Rapport à l'unité	1 000 fois plus **GRAND** que l'unité	100 fois plus **GRAND** que l'unité	10 fois plus **GRAND** que l'unité	unité	10 fois plus petit que l'unité	100 fois plus petit que l'unité	1 000 fois plus petit que l'unité
Unité de :	**kilo+unité**	**hecto+unité**	**déca+unité**	**unité**	**déci+unité**	**centi+unité**	**milli+unité**
Capacité	**kℓ**	**hℓ**	**daℓ**	**ℓ**	**dℓ**	**cℓ**	**mℓ**
Longueur	**km**	**hm**	**dam**	**m**	**dm**	**cm**	**mm**
Masse	**kg**	**hg**	**dag**	**g**	**dg**	**cg**	**mg**
Monnaie	**k€**	**h€**	**da€**	**€**	**d€**	**c€**	**m€**
Poids	**kN**	**hN**	**daN**	**N**	**dN**	**cN**	**mN**
Intensité	**kA**	**hA**	**daA**	**A**	**dA**	**cA**	**mA**
Tension	**kV**	**hV**	**daV**	**V**	**dV**	**cV**	**mV**
Résistance	**kΩ**	**hΩ**	**daΩ**	**Ω**	**dΩ**	**cΩ**	**mΩ**

Il est dans la nature humaine de penser sagement mais d'agir de façon absurde…